

## SYLLABUS

## 1. Puni naziv nastavnog predmeta:

RAČUNOVODSTVO

## 2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:

ne popunjavati

## 3. Ciklus studija:

2

## 4. Bodovna vrijednost ECTS:

6

## 5. Status nastavnog predmeta:

☒ Obavezni ☐ Izborni

## 6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:

-

## 7. Ograničenja pristupa:

-

## 8. Trajanje / semestar:

1

I

## 9. Sedmični broj kontakt sati:

9.1. Predavanja:

2

9.2. Auditorne vježbe:

2

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

## 10. Fakultet:

Ekonomski fakultet

## 11. Odsjek / Studijski program:

Poslovna ekonomija

## 12. Odgovorni nastavnik:

Dr.sc. Sado Puškarević, red.prof.

## 13. E-mail nastavnika:

sado.puskarevic@untz.ba

**14. Web stranica:**

www.ef.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

- Razumijevanje načina organizacije naprednog računovodstvenog sistema koji integriše sve poslovne funkcije preduzeća.
- Sticanje naprednih znanja u pogledu praktične primjene računovodstvenog obuhvatanja poslovnih promjena, njihovog vrednovanja uticaja na poslovni rezultat, te implikacija na porezni bilans.
- sticanje naprednih znanja u pogledu računovodstvenog izvještavanja.

**16. Ishodi učenja:**

- Sticanje znanja u pogledu napredne organizacije računovodstvenog sistema i efekata na poslovne performance;
- Sticanje naprednih znanja u praktičnoj primjeni računovodstva (primjeni MSFI i MRS u poslovanju),
- Razumijevanje efekata računovodstvenih promjena i procjena vrijednosti;
- Ovladavanje znanjima o efektima poslovnih promjena na porezni dobitak;
- Sticanje znanja potrebnih za kvalitetnu izradu računovodstvenih izvještaja i poreznog bilansa.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

- T1 - Organizacija računovodstvenog sistema (funkcionalni i informacioni dizajn, geneza računovodstvenog sistema, uticaj na poslovne performanse preduzeća);
- T2 - Organizacija finansijskog računovodstva u preduzeću (računarska podrška virtualno računovodstvo, računovodstvo u realnom vremenu);
- T3 - Računovodstveno obuhvatanje poslovnih promjena u skladu sa MRS i MSFI i njihove poreske implikacije;
- T4- Početno i naknadno vrednovanje stalnih sredstava (Revalorizacija i mjerenje fer vrijednosti, izračunavanje nadoknadive vrijednosti, utvrđivanje imparitetnih gubitaka);
- T5- Računovodstvene procjene i njihove implikacije;
- T6- Ispravljanja računovodstvenih grešaka i njihove implikacije na sveobuhvatni dobitak;
- T7- Vremenska razgraničenja poreza na dobitak (odloženi porezi) i njihov uticaj na visinu porezne obaveze;
- T8- Sastavljanje računovodstvenih izvještaja (praktična primjena softwer-a);
- T9- Tretman događaja nakon datuma bilansa;
- T10- Rokovi za podnošenje izvještaja.

**18. Metode učenja:**

- predavanja,
- vježbe (A),
- seminarski rad i
- konsultacije.

**19. Objašnjenje o provjeri znanja:**

Provjera znanja studenta će se vršiti u skladu s Pravilima studiranja na II ciklusu studija, Pravilima o načinu polaganja ispita i ocjenjivanja studenata, Statutom Univerziteta u Tuzli i silabusom koji predmetni nastavnik treba obezbijediti na početku svake akademske godine.

Tematske jedinice od T1 do T5 su obuhvaćene prvim testom. Tematske jedinice od T6 do T10 su obuhvaćene drugim testom. U toku nastave obavezno se izvodi prva parcijalna provjera znanja (prvi test). Na ispitnim rokovima studenti polažu drugi test. U toku nastave student izrađuje i brani seminarski rad. U slučaju da student nije zadovoljan osvojenim bodovima na prvoj parcijalnoj provjeri znanja može je polagati ponovo na predviđenim ispitnim rokovima.

**20. Težinski faktor provjere:**

- |                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| - test I :        | 35 | bodova |
| - seminarski rad: | 30 | bodova |
| - test II:        | 35 | bodova |

-----

UKUPNO:                    100 bodova

Ocjena se ocjena formira spram odrebe Zakona o visokom obrazovanju TK, član 107.

**21. Osnovna literatura:**

1. Deželjin J. i dr., Računovodstvo, Zagreb, 1995.
2. Grbavac, J., Hladika, M., Osnove računovodstva, Sveučilište Mostar, 2018.
3. MSFI uključujući i MRS; Izvor: <https://www.srr-fbih.org/standardi>

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:****24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**